





4



1



2







4

5



3




2

5


3

1



3





II

12

13

14

15

16

17

18

19


20

SESOTHO p 6, l.3






a b c d e f g h i j k l m





n o p q r s t u v w x y z





1

2

3

4

5


6

7

8

9

10





Re a ja.

Re ja aese kerime.

4



5



Nom sa le Ann.

Ann o na le dilemo
tse b.

8



1



Re a palama.

Re a bala.

6

3



Katse ya ka.

Re a bapala.

2

7





Mofumahadi Angie Motshetka.
letona la Lafapha la Thuto ya
Motheo



Mong. Enver Surty.
Motlatsi wa Letona la
Thuto ya Motheo



SESOTHO HOME LANGUAGE
GRADE R – BOOK 2
TERM 2
ISBN 978-1-4315-0706-1
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.



9 781431 507061



Selemong sena sa Kamohelo sa (Kereiti ya R) Dibuka tsa Mookodi tsa Mosebetsi ke karolo ya matsapa a Lefapha la Thuto ya Motheo ho thusa le ho tshehetsha mosebetsi wa ngwana wa Moaforika. Dipuputso di bontshise hore selemong se seng le se seng bana ba fumana mesebetsi e ba phephetsang pele ho Kereiti ya 1. ba sebetsa hantle dithutong tsa bona dilemong tse latelang, dilemong tsa poraemari le nakong ya dithuto tsa sekontari. Ke ka hoo ba tshwanelang ho rutwa haholwanyane ha ba le Kereiting ya R.

Thutong ya Motheo kharikhulamo e lebeletse hore ngwana wa Kereiti ya R a fumane monyetla wa ho ntshetsa pele ho bala, ho ngola le bokgoni ba ho sebetsa dipalo, ke hona mona moo ba hlokanq ho tshehetsha haholo hore ba fumane motheo wa thuto hore ba tle ba fumane ho le bonolo ha ba fiha Kereiting ya 1 le ho fetela dihlopheng tse ka hodimo.

Dibuka tsa Kereiti ya R ka hoo maikemiseto a tsona ke ho thusa bana ho ntshetsa pele bokgoni bona le ho tseba dintilha tse ding tseo e leng motheo wa dithuto tsa bona. Ba na le menyeta e mengata eo ka yona bana ba ka ntshetsang le ho ikwetlisetsa bokgoni ba bona ho itokisetsa bakeng sa dikereiti tse latelang.

Pele bana ba ka ihuta ho bala ba tshwanelo ho tseba hore ba tshwara buka jwang le ho phetla maqephe. le ho tseba hore buka e sebediswa jwang. Ba tshwanelo ho utlwisa kamano e teng dipakeng tsa mantswe le ditshwantsho tse hare ho buka le ho hlokomela hore mantswe a ka bukeng a bopilwe ka medumo e itseng mme a na le moeelo. Ho sa le jwalo, pele bana ba ithuta ho ngola, ba tshwanelo ho ntshetsa pele bokgoni ba ho ngola le ho tshwara pene, ho bopa mantswe le dibopeho le ho tsamaisa pene meleng ho tereisa medumo. Bona ke bokgoni bo fumanwang ka hare ho dibuka tsena.

Re a tseba hore bana ha ba bale le ho utlwisa ka ho tshwana. Dibuka tsa Kereiti ya R di thusa matitjhere le bana ho sebetsa ka mokgwa o ikgethang oo ngwana ka mong a ka sebetsang ka sekgaahlha sa hae haeba ho hlokeha hore a etse jwalo. le ha ho hlokahala hore titjhere a ka kgutlela morao ho thusa ngwana moo a sa utlwisisang hantle ho latela maemo a kutlwiso ya ngwana. Mesebetsi e tla thusa ngwana le titjhere ho bona moo ho nang le dikgaello e le hore titjhere e tle e kgone ho thusa ho kwala dikgaello tseo pele ngwana a fetela dikereiting tse ka pele.

Dibuka tse kenyeltsang thuto ya ho tseba ho bala le ho ngola, thuto ya dipalo le bokgoni ho tsa bophelo tseo kaofela ha tsona ho nang le mokotaba e ka bang 20 e sebedisang mekgwa e fapaneng ya ho hohela maikutlo a mothuti. Re a tshepa hore baithuti ba tla thabela le ho ananela ho sebedisa mesebetsi e fumanwang ka hare ho dibuka tsa mofuta ona ha ba ntse ba tswela pele ka dithuto tsa bona, le hore wena jwalo ka titjhere o tla natefela le bona ho sebediseng dibuka tsena.

E thabolotswe e
bile e tsamaelana le
CAPS

Kereiti ya R BUKA 2



Lebitso:

Tlelase:




basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Buka
2
Kotara z

BUKA KA SESOTHO



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Third edition published in 2015

ISBN 978-1-4315-0706-1


The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.



STICKERS
GRADE R BOOK2






33


35












53

36

50-51









Kereiti
ya **R**

TSE KOPANENG

- Ho bala le ho ngola
- Dipalo
- Bokgoni ho tsa bophelo



ka SESOTHO

1	Lehae leso	2
2	Ho bolokeha	14
3	Lelapa la heso.....	24
4	Ditho tsa ka tsa kutlo	34
5	Boemo ba lehodimo	42



Ditaelo tsa disehwa di
qetellong ya buka.



Ho titjhore:

Barutwana ba tshwanelo ho kwetlisa mosebetsi wa bona pele ba leka ho o etsa dibukengtshebetso tsa bona.
Mohlala:

- Ha barutwana ba tshwanelo ho etsa sedikadikwe karabong e nepahetseng, ha ba qale ka ho tshwaya karabong e nepahetseng. Ba tshwanelo ho fumana ho titjhore hore na e nepahetse pele ba e ngola dibukeng tsa bona.
- Ha mosebetsi o batla hore barutwana ba tereise se seng, ha ba etse ka menwana pele ebe hona ba ka e ngolang.



Ela hlolo: Barutwana ba maemong a fapaneng a tswelopele. Ha o lemoha hore barutwana ba bang ba sa hlolo thuso ho matlafatsa bokgoni ba dithokutlo, ha ba kwetlise mosebetsi wa bona bukeng tsa bona tsa dihlakiso tse nang le mela ho fihlela ba itshepa hore ba ka ngola dibukatshebetsong tsa bona.



SESOTHO

Buka

2

kotara 2



Lehae leso

Kotara ya 2 – Beke 1–5

Ha re bueng


Mamaretsa ditikara mme o
bue ka seo bana ba se etsang.
O thusajwang lapeng?
O etsang lapeng e thabisang?

Manamisa
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.





Lebitso la ka:



Titjhere: Saena

Letsatsi

3



Kotara ya 2 – Beke 1-5



Ha re ngoleng

Hlwekisa phaposi ena. Sebedisa ditikara mme o behe dibapadiswa ka lebokoseng, diaparo ka khabotheng, dijo ka forijing. Re se re qadile ho o thusa empa o tshwanelo ho pakela dintho tse setseng.

lebokose la
dibapadiswa



khabothe

kh







I.2



Manamisa
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.

foriji



Titjhere: Saena

Letsatsi

5



Kotara ya 2 – Beke 1–5

I.3



Ha re baleng


Bolela hore setshwantsho se seng le se seng ke sa eng. Mamela medumo mme o bolele hore ke hobaneng ha modumo wa ho qetela moleng o mong le o mong o fapane. Jwale seha ditshwantsho ho tswa leqepheng la ditshwantsho mme o di bapise.





Ha re etseng

Sebedisa mefuta e meraro e fapaneng ya
mebala mme o thuse bana ho fihla hae ba
bolekehile.



Titjhere: Saena

Letsatsi

7




1.5

Kotara ya 2 – Beke 1-5




Ha re ngoleng

Tereisa letere ka monwana wa hao.
Qala mathebeng mme o tswele pele ho potoloha




serubele

Tereisa dinoha ho etsa letere ya **S**.



Ngola lebitso la hao mme o manehe setikara bakeng sa mosebetsi o motle.





1.b




Ha re ngoleng

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha
modumo wa **S** ka lebokoseng



sesepa



sekgo




seeta



sefate



sekolo



sediba




1.7

Kotara ya 2 – Beke 1-5






Ha re etseng

Tshwaya diboloko tse nang le dintho tse 4 ka hare.
Opa diatla tsa hao ha ho na le ntho eo o e bonang.



Ithute ho ngola dipalo tsena..





1.8




Lebitso la ka:



Ha re ngoleng

Tereisa le ho khalara karolo e nngwe ya setshwantsho.



Titjhere: Saena

Letsatsi



1.9



Ha re bineng



Ka tsela ena


Ke tsela eo re hlatswang diaparo tsa rona,
Hlatswa diaparo, hlatswa diaparo'

Ke tsela eo re hlatswang diaparo tsa rona,
Hlatswa diaparo, hlatswa diaparo,,
Hoseng Mantaha.



Ke tsela eo re fielang fatshe,re
fielang faatshe,
Fielang fatshe,fielang fatshe,
Hoseng Laboraro.

Ke tsela eo re hlatswang dipitsa,
Hlatswang dipitsa,hlatswang dipitsa,
Hoseng Labone.



Ke tsela eo re hlwekisang ntlo,
Hlwekisang ntlo,hlwekisang ntlo,
Hoseng Labohlano.

Ke tsela eo re bakang dikuku,
Bakang dikuku,bakang dikuku,
Hoseng Ka Moqebelo.



Ke tsela eo re yang ka yona kerekeng.
R yang kerekeng, re yang kerekeng,
Ke tsela eo re yang ka yona kerekeng,
Hoseng Sontaha.

Ha re bueng

Bua ka mesebetsi eo o
e etsang lapeng





I.10



Ha re etseng

Manamisa ditikara dibakeng tse nepahetseng tse
lebokoseng. Jwale bolela hore sebapadiswa se seng le se
seng se hokae.

Manamisa
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.

ka hodimo

ka hare

ka pele

pela

Lebitso la ka:



Titjhere: Saena

Letsatsi

13



Ho bolokeha



Boipaballo lapeng





Ha re bueng

Sheba ditikara
tsena mme o bolele
hore o tshwanetse
ho etsajwang hore
dintho tsena di dule
di bolokehile.

Manamisa
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.



Ha re bueng

Sheba setshwantsho mme o
bolele hore bana bana ba etsa ntho
efe e kotsi.

Beha setikara se sekgubedu ho bontsha seo ba se
etsang se sa bolokehang.

Ke ntho efe eo o e etsang lapeng e sa bolokehang?

Ke ntho efe eo o e etsang e sa bolokehang ha o se
lapeng ha o bapala?





Kotara ya 2 – Beke 1-5


2.I




Ha re ngoleng

a

Tereisa letere ka monwana wa hao.
Qala lethebeng mme o ya jwalo ho potoloha.



ahlama



Latela nomoro.

a




16




2.2



Tlatsa ka letere ya **a** mme o mamele modumo ha o ntse o bitsetsa mantswe hodimo.

 a neha <u>a</u> neha <u>a</u>	 ala <u>a</u> la <u>a</u>
 ala ma <u>a</u> la <u>m</u> a	 ama <u>a</u> m <u>a</u>
 apes <u>a</u> pes <u>a</u>	 apole <u>a</u> po <u>le</u>

Ngola lebitso la hao mme o manehe setikara bakeng sa mosebetsi o motle.



Titjhere: Saena

Letsatsi

17



Kotara ya 2 – Beke 1–5

2.3



Ha re etseng

Mebala ya roboto: Manamisa ditikara hodima roboto.



Ha re bueng

Tlotsa mebala e meng e setseng ya roboto ka mebala.



18





2.4



Ha re etseng

Titjhere ya hao e tla ngola
nomoro ya founu ya batswadi
ba hao sebakeng sena. Jwale
tobetsa dinomoro founung.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




Boipaballo kantle



Ha re bueng

Bua ka hore hobaneng ho sa
bolekeha ho bapala dibakeng tsena.



Titjhere: Saena

Letsatsi

19



2.5





Ha re etseng

Kotara ya 2 – Beke 1–5


Tweba e batla dikotwana tse 5 tsa tjhisi.

Etsa sedikadikwe palong e nepahetseng mme o tereise palo.





5

Mmutlanyana o batla dihwete tse 5. Etsa sedikadikwe ho potoloha palo mme o tereise palo.




5

Ngwanana o batla dikuku tse 5. Etsa sedikadikwe ho potoloha palo mme o tereise palo.



5

Ithute ho ngola palo.







2.6



Ha re etseng

Bala dintho tse ka lebokoseng le leng le leleng.
Bolela hore ke lebokoseng lefe moo ho nang le tse ngata, le le leng le
nang le tse nnyane.



Ha re ngoleng

Fumana le ho etsa sedikadikwe ditshwantshong tse tshwanang le
ditshwantsho tse lebokoseng la pele.



Titjhere: Saena

Letsatsi

21



Kotara ya 2 – Beke 1–5

2.7



Ha re ngoleng

Tereisa **a** le **s**.




Ha re ngoleng

Na mantswe a qala ka **s** kapa ka **a**? Tereisa letere e napahetseng.







2.8



Ha re etseng

Bala ke diphoof olo tse kae moleng o le mong.
Jwale khalare matheba ka mmala mme o tereise palo.

Titjhere: Saena

Letsatsi

23



3



Lelapa la heso



Manamisa
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.

Kotara ya 2 – Bekke 6–10







Lebitso la ka:



Ha re bueng

Tadima setshwantsho
mme o bolele hore ke
batho baf e ba lapeng
lena.
Bua ka ba lelapa la hao.
O na le baena le
dikgait sedi tse kae?





3.I



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa lelapa la heno mme o bolelle motswalle
wa hao hore batho ba setshwantshong ke bomang.



Lebitso la ka:







3.2



Ha re ngoleng

Kopanya matheba.Jwale tlotsa matheba ka mmala.



Titjhere: Saena

Letsatsi

27





3.3

Kotara ya 2 – Belke 6–10




t

Tereisa letere ka monwana wa hao.
Qala lethebeng mme o potolohe.



tamati



Tereisa letere.

t






3.4




Ha re ngoleng

Tlatsa letere ya **t** mme o mamele modumo ha o ntse o
bitsetsa mantswe hodimo



tapole




tonki



se tulo



tala




terene



sefate

Ngola lebitso la hao mme o manehe setikara bakeng sa mosebetsi o motle.



29



3.5



Ha re etseng

Kotara ya 2 – Bekera 6–10

Bala dintho tseña mme o khalare palo e nepahetseng ya matheba ka mmala. Jwale tereisa palo e nepahetseng.


30



Ha re ngoleng

Seha phazele mme o leke ho e bopa hape.







3.7



Ha re etseng

Palo le mmala:
Manamisa ditikara ho qetela kokobele ena.

Manamisa
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.



tshehla



bolou

kgubedu

tala



Jwale sebedisa ditikara
tsa dibopeho o etse
setshwantsho sa hao.



33




4

Ditho tsa ka tsa kutlo



Manamisa
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.





tatso



bona



monko



mamela







tshwara



Ha re ngoleng

Tadima setshwantsho mme o bue ka seo bana ba se etsang.
Supa bana ba fofonelang, mametseng, shebileng le ho latswa.



35




Kotara ya 2 – Bekere 6–10

4.1



Ha re ngoleng

Thala mola ho bapisa dithokutlo tseo o di sebedisang.





4.2



Lebitso la ka:



Ha re etseng

E etsa modumo o jwang? Etsisa modumo oo mme o etse sedikadikwe ho potoloha dintho tse etsang modumo o moholo.





Kotara ya 2 – Beko 6–10


4.3




Ha re ngoleng

p



Tereisa letere ka monwana wa hao.
Qala lethebeng mme o potolohe.



podi



Tereisa letere.





4.4



Ha re ngoleng

Tlatsa letere ya **p** mme o mamele modumo ha o ntse o
bitsetsa mantswe hodimo



pente



pela




pene



pere



poone



patsi

Ngola lebitso la hao mme o manamise setikara bakeng sa mosebetsi o motle.
















Kotara ya 2 – Bekke 6-10

4.5



Ha re etseng

Bala palo ya dintho tse ka lebokoseng le leng le leng.Jwale
tereisa palo e nepahetseng.












4.6



Ha re etseng

Tereisa palo.

Jwale tlotsa palo e nepahetseng ya dintho moleng o mong le o mong.





Titjhere: Saena

Letsatsi



Kotara ya 2 – Bekke 6–10

Boemo ba lehodimo







Sheba tsa boemo ba lehodimo
setshwantshong se seng le se seng mme
o kgethe ditikara tse nepahetseng ho
bontsha seo o tshwanelang ho se apara
ha boemo ba lehodimo bo le tjena.



Ha re etseng

Jwale manamisa setikara ho bontsha hore boemo ba
lehodimo bo jwang setshwantshong se seng le se seng.

Manamisa
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho mme o buwe ka seo o se bonang.
Boemo ba lehodimo bo jwang setshwantshong se seng le se seng?
O nahana hore ngwanana ya puleng o ikutlwa jwang? Hobaneng?
Ke ditshwantshong dife tse bontshang boemo bo batang ba
lehodimo?

Re apara eng ha ho bata?
Ke ngwana ofe ya thabileng?
Ke ngwana ofe ya bonahalang a tshohile?



43

Titjhere: Saena

Letsatsi



Kotara ya 2 – Bekke 6–10

5.




Ha re ngoleng



Tereisa letere ka monwana wa hao. Qala lethebeng mme o potolohe.



Etsa setshwantsho sa kutu ya palesa.





5.2




Ha re ngoleng

Tlatsa letere ya **i** mme o mamele modumo ha o ntse o bitsetsa
mantswe hodimo



zip i



tlhap i



b i na



le i no




pod i



pik i tla

Ngola lebitso la hao mme o manehe setikara bakeng sa mosebetsi o motle.



45

Titjhere: Saena

Letsatsi



Kotara ya 2 – Bekke 6-10

5.3



Lebitso la ka:




Ha re bineng



Ho binetswe pina
"Oho moratuwa, Clementine."

Manamisa
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.



Pina ya boemo ba lehodimo

Boemo ba lehodimo bo jwang,
bo jwang,
bo jwang kajeno?

Re boelle Joey, re boelle Anna,
boemo ba lehodimo bo jwang
kajeno?

Ho maru?

Ho pula?

Na e ya na kajeno?

Ho moyo?

Ho kgethehile?



Boemo ba lehodimo bo jwang
kajeno?

Le tjhabile? Le tjhabile?

Na ho letsatsi kajeno?

E, ho letsatsi, e ho letsatsi.

E, ho letsatsi kajeno.





5.4



Ha re ngoleng

Boemo ba lehodimo bo jwang bekeng ena?

Manamisa setikara sebakeng se nepahetseng ho bontsha hore boemo ba lehodimo bo jwang bekeng ena. Manamisa sefahleho se bososelang ho bontsha boemo ba lehodimo boo o bo ratang kappa boo o sa bo batleng.


Manamisa
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.

Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				



Ha re ngoleng

Tlotsa dibopeho ka mmala o tshwanang le wa matheba ho bontsha hore ke setshwantsho sa eng.



Titjhere: Saena

Letsatsi



5.5



Ha re etseng

Kotara ya 2 – Beko 6–10

Tereisa palo. Sebedisa monwana ho bontsha palo ka nngwe ebe o latela
mela ya matheba ho fumana palo e nepahetseng ya dintho.

2	
3	
4	
5	





Sheba ditshwantsho mme o bolele hore bana bana ba etsang mme o bolele hore ntho eo o e etsa motsheare kapa bosiu. Jwale tlotsa ka letsatsi la mmala haeba a e etsa motsheare, haeba a e etsa bosiu tlotsa kgwedi ka mmala

ho robala



ho emela bese




ngwanana o a sesa




ho sheba TV



ho bala



ho bapala bolo



hoseng



mantsiboya



bosiu





5.7



Ha re bueng

Tadima setshwantsho mme o bue ka seo o se
bonang.

Re tseba jwang hore ke selemo?

Manamisa
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.

Ke selemo




5.8



Ha re ngoleng

Seha tjhate mme o kgomaretse lenaka. Bolella
motswalle wa hao seo o se ratang ka sehla se seng le se
seng sa selemo.

Selemo





Hlabula



Mariha



Hwetla



Titjhere: Saena

Letsatsi

51




5.9



Ha re etseng

Seha tjhate mme o kgomaretse lenaka.

Jwale e fetole ho bontsha dinako tse fapaneng tsa letsatsi. Bolella motswalle wa hao hore o etsa eng ka nako eo.





5.10



Ha re ngoleng

Khalara setshwantsho mme o bolele
hore ke nako efe ya selemo



Manamisa
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.



Lebitso la ka:

Titjhere: Saena

Letsatsi

53





Tse sehilweng



3 ↔ 3 | 1 ↔ 1 | 2 ↔ 2 | 1 ↔ 1

5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4



Ditshwantsho tsa dimmabole:

Seha dikarete meleng ya matheba a matsho mme o bapise dipalo le ditshwantsho tse nepahetseng.

Phazele:


Sebedisa bokamorao ba ditshwantsho tsa mataese mme o bope phazele. E thusa ho bopa lebota le ka morao pele.

Ho bapisa dikarete:

Seha dikarete moleng wa matheba a matsho mme o bapise dikarete le diboloko tse leqepheng la 14.


Papadi ya boikgopotso:

Seha dikarete meleng e metsho ya matheba. Tjhof a dikarete mme o di behe taf oleng di shebile fatshe. Jwale phetla dikarete tse pedi ka nako e le nngwe. Haeba di tshwana o ka di behella ka thoko. Shebang hore ke mang ya ka qetang pele ho bokella dikarete. Jwale sebedisa dikarete tsa hao tsa boikgopotso mme le bapale le metswalla wa hao.



Ho bala dibuka:

Latela ditaelo mme o etse buka e tshwanang le ena e sehuweng. E nkele hae mme o e balle metswalla ya hao le ba lelapa.





TSE SEHILWENG



Ha re etseng

Seha leqephe moo ho nang le mola wa matheba mme
o manamise leqephe khafareng e ka morao ho etsa
phokhotho. Boloka tseo o di sehileng ka mona hore di se ke
tsa lahleha.



MANAMISA MONA

MANAMISA MONA

MANAMISA MONA

MANAMISA MONA